



Cijena je na godinu Objavitelju Dalmatinskomu i Smotri Dalmatinskoj za Austro-Ugarsku Kr. 15.—; samom Objavitelju Dalmatinskomu Kr. 8.—; samoj Smotri Dalmatinskoj Kr. 10.—. Polugodište i na tri mjeseca surazmjerno. Pojedini brojevi Objavitelja Dalmatinskoga 10 para, a pojedini brojevi Smotre Dalmatinske 6 para. Zastareni brojevi 20 para.

Pitanja za predbrojbu, uz koja nema dotičnih svota, ne će se ni u kakav obzir uzeti; pitanja za uvrstbe uz koja nema prilicne pretplate, biti će povraćena. — Pretplate se šalju poštanskim naputnicama. — Rukopisi ne vraćaju. — Neplaćena se pisma ne primaju.

Pisma i novce treba šijati «Uredu Objavitelja Dalmatinskoga u Zadru».

Prezzo d'associazione per un anno: Dell'Avvisatore Dalmato e la Rassegna Dalmata per la Monarchia A=U. Cor. 15.—; per l'Avvisatore Dalmato soltanto Cor. 8.—; per la Rassegna Dalmata soltanto Cor. 10.—. Semestre e trimestre in proporzione. Un singolo numero dell'Avvisatore Dalmato cent. 10. Un singolo numero della Rassegna Dalmata cent. 16. Numeri arretrati cent. 20.

Domande di abbonamento senza il relativo importo non vengono prese in considerazione; domande per inserzioni non accompagnate da un'anticipazione corrispondente vengono restituite. — Abbonamenti ed anticipazioni si spediscono mediante assegno postale. — Manoscritti non si restituiscono. — Lettere non affrancate si respingono.

Corrispondenze e denari da indirizzarsi all'«Ufficio dell'Avvisatore Dalmato in Zara».

Objavitelj Dalmatinski. Avvisatore Dalmato.

Objavljene su jedino vijesti sadržane u «Službenoj strani» i u «Službenim spisima». (Sono ufficiali soltanto le pubblicazioni comprese nella «Parte ufficiale» e negli «Atti ufficiali».)

IZLAZI SRIJEDOM I SUBOTOM

SI PUBBLICA AL MERCOLEDI ED AL SABATO

SLUŽBENI DIO

Naredba c. k. Dalmatinskog namjesnika od 7 veljače 1918 br. 2670 (Lawa),

kojom se preinake nekih propisa naredaba od 8 veljače 1916, br. IX.a 2408 l. p. z. br. 8 i od 4 listopada 1917 br. 49447-IX.a l. p. z. br. 35.

Na osnovu naredbe c. k. ureda za prehranu naroda od 16 siječnja 1918 l. p. z. br. 16, naređuje se ovo:

§ 1. Peti stavak § 1 naredbe od 8 veljače 1916 br. IX.a 2408, l. p. z. br. 8 glasi će ovako:

Iskaznica glasi na 3220 gr kruha ili 2520 gr kruha i 500 gr brašna za dvije sedmice.

Sedmi stavak spomenute naredbe glasi će:

Osobe što tjelesno teško rade primat će uz glavnu iskaznicu još i opunodbenu iskaznicu koja glasi na 1960 gr kruha za dvije sedmice.

Zadnji stavak iste naredbe glasi će:

Iskaznice su razdijeljene na 23 odredaka za svaku sedmicu, od tih odredaka glase 18 na 70 gr samog kruha a 5 na 70 gr kruha ili 50 gr brašna.

§ 2. Dutnička iskaznica glasi na 230 gr kruha.

§ 3. Ova naredba stoji na snagu dne 17 veljače 1918. Istodobno stupa na snagu naredba 26 svibnja 1917 br. 21488 l. p. z. br. 17.

C. k. namjesnik:
ATTEMS.

br. 65478.

OGLAS.

Uredbom direktivnih cijena izdanih od c. k. centralne komisije za ispitivanje cijena u Beču.

C. k. Centralna komisija za ispitivanje cijena u Beču izdala je osim ove direktivne cijene, što vrijede za cijelo državno područje:

1. Zaključkom od 28./VI 1917 br. 757 za suhi toaletni sapun sa sadržinom od 80% masne kiseline, jednoliko t. j. bez razlike adjustiranja parfimiranja i omota i to za 1 kg izmjerene sapuna bez onota koji sa dopuštanjem 5% razlike u težini.

a) za proizvajča K 31.— (proizvodna cijena iz tvornice).

b) za trgovca na veliko K 33.50.

c) za trgovca na malo K 40.—.

U slučajevima, gdje proizvajča neposredno prodaje trgovcima na malo ima da za njega vrijedi direktivna cijena ustanovljena za trgovca na veliko.

2. Zaključkom od 23./VII 1917 pod br. 698 za organtin i kaliko:

a) za organtin 5/5 K —.48.

b) „ „ 6/6 „ —.56.

c) „ kaliko „ 1.—.

Te se cijene razumjevaju za fabrikante sa kassaskonto od 3%.

3. Zaključkom od 23./VII 1917 br. 381 za slobodnu prodaju naštampane pamučne tkanine:

I. Za robu debela vlakna:

a) cijena za fabrikante K 4.—.

b) „ „ trgovca na veliko K 4.40.

c) „ „ „ malo K 5.50.

II. Za robu fina vlakna.

a) cijena za fabrikante K 3.65.

b) „ „ trgovca na veliko K 4.—.

c) „ „ „ malo K 5.—.

Za slučaj da fabrikant neposredno prodava trgovcima na malo lašten je zahtijevati cijenu trgovca na veliko.

Gornje cijene razumjevaju se netto po metru.

PARTE UFFICIALE

Ordinanza dell' i. r. luogotenente della Dalmazia dei 7 febbraio 1918 N. 2670 (Lawa),

concernente la modificazione di alcune prescrizioni delle ordinanze degli 8 febbraio 1916 N.ro IX.a 2408, B. L. P. N.ro 8 e dei 4 ottobre 1917, N.ro 49447-IX.a B. L. P. N.ro 35.

In base all'ordinanza dell' i. r. ufficio centrale d'approvvigionamento dei 16 gennaio 1918 B. L. P. N.ro 16 si ordina quanto segue:

§ 1. Il quinto allinea del § 1 dell'ordinanza degli 8 febbraio 1916 N. IX.a-2408, B. L. P. N. 8 ha da suonare:

La legittimazione suona per 3220 gr di pane o 2520 gr di pane e 500 gr di farina per due settimane.

Il settimo allinea della suddetta ordinanza ha da suonare:

Persone che eseguono lavori pesanti ricevono oltre alla legittimazione principale anche una legittimazione complementare che suona per 1960 gr di pane per due settimane.

L'ultimo allinea della suddetta ordinanza ha da suonare:

Le carte di legittimazione sono divise in 23 tagliandi per ogni settimana, di questi tagliandi 18 suonano per 70 gr di solo pane e 5 per 70 gr di pane oppure 50 gr di farina.

§ 2. La legittimazione di viaggio suona per 230 gr di pane.

§ 3. Questa ordinanza entra in vigore col giorno 17 febbraio 1918. Nello stesso tempo viene posta fuori di vigore l'ordinanza dei 26 maggio 1917 N. 21488, B. L. P. N. 17.

L' i. r. luogotenente:
ATTEMS.

N.o 65478.

AVVISO

concernente i prezzi direttivi emanati dall' i. r. commissione centrale per l'esame dei prezzi in Vienna.

L' i. r. Commissione centrale per l'esame dei prezzi in Vienna ha stabilito finora i seguenti prezzi direttivi valevoli per tutto il territorio dello Stato:

1. Con conchiuso del 28. giugno 1917 N.o 757 per sapone da toilette asciutto, coll' 80% di acido grasso, uniforme ossia senza differenza di aggiustamento, di profumo e di imballaggio, e cioè: per 1 kg. di sapone pesato senza imballaggio tollerando però una differenza di peso del 5%:

a) per il produttore Cor. 31 (prezzo di produzione dalla fabbrica);

b) per il grossista Cor. 33.50 e

c) per il dettagliante Cor. 40.

Nei casi, ove il produttore fornisce il sapone al dettagliante, ha da valere per esso il medesimo prezzo direttivo stabilito per le vendite del grossista.

2. Con conchiuso del 23 luglio 1917 N.o 698 per organtina e calico:

a) per organtina 5/5 Cor. —.48.

b) per organtina 6/6 Cor. —.50.

c) per calico Cor. 1.

I prezzi s'intendono per il produttore con sconto di cassa del 3% per metro.

3. Con conchiuso del 23 luglio 1917 N. 381 per tessuti di cotone stampati di libera vendita:

I. Per merce di filo grosso:

a) prezzo per il fabbricante . . Cor. 4.—

b) „ „ grossista . . „ 4.40

c) „ „ „ dettagliante . . „ 5.50

II. Per merce di filo sottile:

a) prezzo per il fabbricante . . Cor. 3.65

b) „ „ grossista . . „ 4.00

c) „ „ „ dettagliante . . „ 5.00

Del caso di vendita diretta da parte del fabbricante al dettagliante egli è autorizzato di esigere il prezzo del grossista.

I prezzi s'intendono netto per metro.

4. Zaključkom 31. jula 1917 br. 1300 za cement Portland i cement od troske:

Cijena za nabave gragjevnim tvrdkama i trgovcima cementa:

Za 100 kg cementa u vrećama bez vreća K 8.30.

Za 100 kg cementa u bačvama sa bačvama K 9.30.

Te se cijene razumjevaju iz tvornice.

Pošto dobave slijede sa kolodvora potrošača, imadu se kolodvorne cijene za pojedina mjesta prodaje ustanoviti sa odobrenjem jedne približne vozarine, koja je jednaka poprijječnim vozarinama iz tvornice cementa u čijem prirodnom području prodavanja leži dotično mjesto prodaje, do tih potrošnih mjesta.

Za kupce sa manjom potrepštinom koji nijesu gragjevne tvrdke ili trgovci sa cementom, gornje se cijene povisuju prema količini dobave od 20 do 50 para.

Za Portland cement koji odgovara propisima c. k. min. za javne radnje dotično za cement koji se upotrebljava za gradnje u betonu dozvoljena je povišica od 30 para, a za osobito dobar Portland cement povišica od 60 para. Za cement od troske cijene su niže od Portland cementa 50 para za 100 kg.

Pri nabavama cementa u tkanim vrećama od tkanine imaju se povratiti vreće uzajmljene od tvornice u dobrom stanju. Nepovraćene ili oštećene vreće nadoknaditi će se sa K 4 za vreću od 50 kg.

5. Zaključkom od 28. VI. 1917 br. 29 ispravljenim i upotpunjenim odlukom 31. jula 1917 br. 1311 za kreme i laštila (patine) od postola i to:

a) za osapanjenu kremu od postola: za malog trgovca za 1 kutijicu K —.32, —.35, —.36, —.50 i —.60 prema tomu da li težina materijala u Grossu od 144 kutijice iznosi kg 4.80, 5.60, 6.—, 8.25 ili 13, a kutijica je velika 60, 65, 68 ili 75 i 80 milimetara.

b) za neosapanjenu kremu od postola za malog trgovca za 1 kutijicu K —.40, —.45, —.53, —.66, —.84 prema tomu, da li se težina materijala u Grossu od 144 kutijice iznosi kg 4.25, 4.75, 5.40, 7.50 ili 11.50 a kutija je velika 60, 65, 68, 75 ili 80 milimetara.

c) za laštita (patina) od postola za malog trgovca K —.08 za 1 drvenu kutijicu.

Za malog trgovca uračunata je povišica od 15% na cijenu velikog trgovca. Tako je uračunata cijena za kutijice i kartone, ne pak trošak za drugojačiju ambalažu ni za otpremu.

6. Zaključkom od 7. augusta 1917 br. 1088 za jezgre od inozemnih lješnika od berbe 1915 i 1916 brutto za netto, uključno s ambalažom, franko Beč, carina plaćena, težina izvigjena u Beču:

a) za još zdrave jezgre K 10 kg.

b) za rankotave jezgre što nijesu više za jelo K 8 kg.

7. Zaključkom od 18. augusta 1917 br. 1167 za pamučni baršun (velud) cijene za malog trgovca:

a) vrsta A 47/48 cm širok K 4.80 metar.

b) " C 47/48 " " K 4.90 " "

c) " D 56 " " K 6.10 " "

d) " E 56 " " K 8.65 " "

Te se cijene razumiju za robu što sada već leži u zalihama na prodaju.

8. Zaključkom od 18. augusta 1917 br. 871 za svilu od švenja i vezenja cijene za malog trgovca:

I. Za Chappe Cordonette, na cijevkam unakrst smotana od 50 m, za 1 cijevku K —.61, u smotama (crno i šareno) za 1 smotak K 3.74.

II. Za pravu svilu na svitak unakrst smotanu, za 1 svitak K —.48, za originalnu svilu China Cusir K 456 kilogram.

III. Za svilu od vezenja Floret, što se daje prati, za 1 kg K 409.63, za 12 komada K 3.41, za 1 smotak K —.28.

IV. Za svilu China Filoflos, što se daje prati, za 1 kg K 478.40, za 1 paket K 4.78.

V. Za umjetnu svilu šarenu u originalnoj žici, za 1 kg 194.30, za takovu svilu priregjenu za detaljnu prodaju, za 1 kg K 222, za 1 paket (1 dkg) K 2.22.

9. Zaključkom od 15./9. 1917 br. 958 za razne kobasice povišice za malog trgovca na 1 kg.

I. za holandske Plock i Mett-kobasice K 2.68.

II. za danske Plock-kobasice K 2.68.

III. za galičke kobasice (Salami Krakauer) K 1.30.

10. Zaključkom od 18./9. 1917 br. 2488 za kvasinu (ocet) proizvodjenu kisnućem (vrenjem)

a) za prodaju kvasine pravljene razrijegivanjem kvasine proizvodjene od žeste (rakije) (njemački Essigspirit), sve jedno koje jačine ali sa najmanje 7 1/2 % hidrata octove kiseline (trostruka kvasina) u maloj trgovini kad se kupi najmanje 100 litara za svaki % hidrata (hektolitar % hidrata ocne kiseline) K 9.—.

b) za prodaju stolne kvasine sa najmanje 2 1/2 % hidrata octove kiseline u maloj trgovini preprodavaocima kad se kupi ispod 100 litara za 1 litar K —.30, a kod toćenja potrošačima do 2 litra K —.45 više od 2 litra K —.36.

Sve se cijene razumiju bez ambalaže iz mjesta proizvodnje i prodaje.

11. Zaključkom od 27./9. 1917 br. 2796 za esenciju od ruma našinske proizvodnje, za prodaju proizvajjača proizvajjačima žestokih pića i velikim trgovcima za 1 kg K 11.50, za prodaju odnosno dalju prodaju malim trgovcima za 1 kg K 12.25.

Cijene se razumiju iz tvornice odnosno iz mjesta prodaje bez ambalaže, koja se ima uračunati uz cijenu svojeg troška, netto kassa na osnovu cijena žeste što je ustanovila sada centrala za žeste.

4. Con conchiuso del 31 agosto 1917 N. 1300 per cemento Portland e di scoria:

Prezzo per forniture a ditte edili e commercianti di cemento:

per 100 kg. di cemento in sacchi senza il sacco Cor. 8:30.

per 100 kg. di cemento in botti compresa la botte Cor. 9:30.

Questi prezzi s'intendono come prezzi di fabbrica.

Poichè le forniture si effettuano dalla stazione del consumatore, i prezzi di stazione devonsi stabilire per i singoli luoghi di vendita col l'abbuono di un nolo approssimativo, il quale è uguale alla media dei noli dalle fabbriche di cemento nel cui territorio di naturale smercio è sito in luogo di vendita, fino a questi luoghi di consumo.

Per compratori di occorrenze minori, che non sono ditte edili oppure negozianti in cemento, i prezzi suddetti vengono aumentati secondo il quantitativo dell'acquisto da 20 a 50 cent.

Del cemento Portland, che corrisponde alle prescrizioni dell'i. r. Ministero dei lavori pubblici, rispettivamente pel cemento che viene adoperato per lavori in beton e lecito l'aumento di 30 cent. e pel cemento di qualità particolarmente buona, l'aumento di 60 cent. Pel cemento di scoria i prezzi sono minori di 50 cent. per 100 kg. del prezzo fissato pel cemento Portland.

Nell'acquisto di cemento in sacchi tessuti, i sacchi che vengono usati solo a titolo di prestito, devonsi restituire in buono stato. I sacchi non restituiti oppure danneggiati verranno indennizzati con cor. 4 per sacco di 50 kg.

5. Con conchiuso 28 giugno 1917 N.o 29 rettificato e completato con conchiuso 31 luglio 1917 N.o 1311 per creme e patina da scarpe, e precisamente:

A. Per crema saponata da scarpe, pel dettagliante per una scatoletta Cor. —.32, —.35, —.36, —.50, e —.60 secondo che il peso del materiale di 12 dozzine (144 scatolette) sia di kg. 4:80, 5:60, 6:00, 8:25 oppure 13:00, e la scatoletta abbia 60, 65, 68, 75 o 80 mm.

B. Per crema non saponata da scarpe, pel dettagliante, per una scatoletta Cor. —.40, —.45, —.53, —.66 e —.84, secondo che il materiale di 12 dozzine (144 scatolette) sia di 1 kg. 4:25, 4:75, 5:40, 7:50 o 11:50 e la scatoletta abbia 60, 65, 68, 75 o 80 mm.

C. Per patina da scarpe, pel negoziante al minuto Cor. —.08 per i scatola di legno.

Per il negoziante al minuto è conteggiato l'aumento del 15% su prezzo pel commerciante all'ingrosso. In tal guisa è calcolato il prezzo delle scatolette e per i cartoni non però la spesa per un imballaggio d'altra specie nè pella spedizione.

6. Con conchiuso del 7 agosto 1917 N.o 1088 per nocelle senza gusci, estere del raccolto 1915 e 1916, brutto per netto, incluso l'imballaggio franco Vienna, dazio pagato, peso rilevato a Vienna:

a) per nocelle idem ancora sane Cor. 10 il kg.

b) " " rancide, non adatte più per cibo cor. 8 il kg.

7. Con conchiuso 18 agosto 1917 N.o 1167 per velluto di cotone prezzi pel negoziante al minuto:

a) qualità A largo 47-48 cm Cor. 4:80 il m.

b) " C " " " 4:90 " "

c) " D " " " 6:10 " "

d) " E " " " 8:65 " "

Questi prezzi s'intendono per merce, che giace già nelle provviste in vendita.

8. Con conchiuso 18 agosto 1917 N.o 871 per seta da cucire e da ricamo, prezzi pel negoziante al minuto:

I. Per Chappe Cordonette in rotoli di 50 m., per 1 rotolo Cor. —.60 in gemmi (neri e colorati) per 1 gemmo Cor. 3:74.

II. Per seta pura in cartelle, per una cartella Cor. —.48, per seta originale China Cusir Cor. 456 il kg.

III. Per seta da ricamo Floret lavabile per 1 kg. Cor. 409:63, per 1 pezzo Cor. 3:41, per 1 gemmo Cor. —.28.

IV. Per seta China Filoflos lavabile per 1 kg. Cor. 478:40, per un pacchetto Cor. 4:78.

V. Per seta artificiale, colorata in filo originale, per 1 kg. Cor. 194:30 per tale seta preparata pella vendita al dettaglio per 1 kg. Cor. 222, per un pacchetto cor. 2:22.

9. Con conchiuso 15 settembre 1917 N.o 958 per diverse salsicci abbuoni per il negoziante al minuto per 1 kg.:

I. salsiccie olandesi Plock e Mett . . . Cor. 2:68

II. " danesi Plock . . . " 2:68

III. " galiziane (salami Krakauer) . . . " 1:30

10. Con conchiuso 18 settembre 1917 N.o 2488 per aceto prodott mediante fermentazione:

a) pella vendita di aceto preparato con diluizione dell'aceto prodott da spirito (acquavite) non importa di che forza, con un contenuto minimo però del 7 1/2 % di idrato di acido acetico (triplice aceto nella vendita al minuto comperando almeno 100 litri per ogni % di idrato (1 ettolitro di idrato di acido acetico) cor. 9;

b) pella vendita di aceto da tavola con almeno 2 1/2 % di idrato di acido acetico nella vendita al minuto, ai rivenditori se si acquista un quantitativo sotto i 100 litri, per 1 litro Cor. —.30, nello spaccio ai consumatori fino a 2 litri Cor. —.45 oltre 2 litri Cor. —.36.

Tutti i prezzi s'intendono senza imballaggio dal luogo della produzione e vendita.

11. Con conchiuso 27 settembre 1917 N.o 2706 pell'essenza di rum di produzione nazionale, pella vendita dal produttore a produttori bibite spiritose ed al commercio all'ingrosso per 1 kg. Cor. 11:50 pella vendita rispettivamente pella rivendita a negozianti al minuto per 1 kg. Cor. 12:25

I prezzi s'intendono dalla fabbrica, rispettivamente dal luogo vendita senza imballaggio, il quale si deve calcolare al prezzo di costo netto cassa, in base ai prezzi dello spirito che furono ora stabiliti dal centrale per spiriti.

12. Zaključkom proizvajjača (cijena s troškom doprema a) za incenz b) za kiseli 13. Zaključkom strane producenata panig meda K 5.50 U prodaji od 1 kg centrifugalnog 1 kg sita (ocijedjen 14. Zaključkom djeteline: A) Za lijekaricu: 1. sa vilenom kosom zrna, bez označiv rabne vrijednosti 2. sa vilenim kosom zrna (prsto o kose krupna zrna označivanja pora jednosti Kruna 3. prsto do vilene označivanja pora jednosti Kruna 4. Očišćena, ali ne no prsta od vil sa normalnom p vrijednosti plom 5. prsto od vilene poprečnom pora jednosti od 85% birano Kruna B. Za bijelu djetel C. Za ranjiku D. Za švedsku djetel E. Za bokarsku djetel F. Za svinduh G. Za kokotac H. Za rumenu djetel I. Za esparzetu ne ljuštenu . . . Cijene vrijede prodavaocu. 15. Zaključko Mlijeko mrša L cijena pro K 7.— za 1 kg. II cijena za III. " " Kao velika tr kao mala trgovi Kao potrošač preduzeća za dava Zadar, 3 Živinske vladale su megli Slinavka i benik, i u jednom Ovčije bog stu Obrovačke op Konjski sv Svinjska k Kolera pi Benkovac.

12. Zaključkom od 3./10. 1917 br. 2670 za kiseli kupus cijena za proizvagjača (cijena preuzimanja ureda za opskrbliivanje povrća i voća) s troškom dopremanja u mjesto prodavanja ali bez troška za posugje:

- a) za inozemni kupus kiseli za 100 kg K 148.25.
b) za kiseli kupus našinske proizvodnje za 100 kg K 122.60.

13. Zaključkom 27./10. 1917 br. 3354 za pčelinji med u prodaji od strane producenata za 1 kg centrifugalnog meda K 8.—, za 1 kg stupanog meda K 5.50, za 1 kg sita (ocijedjenog meda) K 4.—.

U prodaji od strane trgovca konsumentima (bez pakovanja) za 1 kg centrifugalnog meda K 10.—, za 1 kg stupanog meda K 6.50, za 1 kg sita (ocijedjenog meda) K 5.—.

14. Zaključkom od 8./XI. 1917 br. 3637 za različite vrsti sjemena djeteline:

	I.	II.	III.	IV.
Za proizvagjača: Od proizvagjača ili trgovca u pokrajini velikom trgovcu			Od proizvagjača trgovca u pokrajini ili velikog trgovca malom trgovcu	Potrošačima

A) Za lijekaricu:

1. sa vilenom kosom krupna zrna, bez označivanja porabne vrijednosti Kruna:	800	830	855	890
2. sa vilenim kosom sitna zrna (prosto od vilene kose krupna zrna) bez označivanja porabne vrijednosti Kruna	850	880	905	940
3. prosto od vilene kose bez označivanja porabne vrijednosti Kruna	900	930	955	990
4. Očiščena, ali ne apsolutno prosta od vilene kose sa normalnom porabnom vrijednosti plomirano Kr.	950	980	1005	1040
5. prosto od vilene kose sa poprečnom porabnom vrijednosti od 85 % plomirano Kruna	1000	1030	1055	1090

prama vrsti.

	I.	II.	III.	IV a)	VI b)
B. Za bijelu djetelinu	600—850, 645—915, 660—935,			preko 20 kg	ispod 20 kg
C. Za ranjiku	600—850, 645—915, 660—935,			690—980, 720—1020	
D. Za švedsku djetelinu	700—900, 750—970, 770—790,			805—1035, 840—1080	
E. Za bokarsku djetel.	400—600, 430—645, 440—460,			460—690, 480—720	
F. Za svinduh	300—500, 325—540, 330—550,			345—575, 360—600	
G. Za kokotac	300—400, 325—430, 330—440,			345—460, 360—480	
H. Za rumenu djetel.	450—500, 485—540, 495—550,			520—575, 540—600	
I. Za esparzetu neoljuštenu	300—400, 325—430, 330—440,			345—460, 360—480	
oljuštenu	600—800, 645—860, 660—880,			690—920, 720—960	

Cijene vrijede za 100 kg netto bez vreće sa stacije što je najbliža prodavaocu.

15. Zaključkom 28./IX. 1917 za mlijeko u prahu:

Mlijeko mršavo u prahu:

I. cijena proizvagjačeva (od stacije otpravljanja, franko ambalaža) K 7.— za 1 kg.

II. cijena za veliku trgovinu K 7.28 za 1 kg.

III. „ „ malu „ „ 7.84 „ „ „

Kao velika trgovina razumije se ovdje prodavanje malim trgovcima, a kao mala trgovina prodavanje neposredno potrošačima.

Kao potrošači vrijede i gostioničari i krčmari a tako isto i druga preduzeća za davanje jela.

Zadar, 31. januara 1918.

Od c. k. dalmatinskog Namjesništva.

NESLUŽBENI DIO

Živinske pošasti. U roku od 25 januara do 1. februara 1918 vladale su megiu domaćim životinjama u Dalmaciji ove pošasti:

Slinavka i šap u 1 mjestu Šibenske općine, pol. kotar Šibenik, i u jednom mjestu Ercegnovske općine, pol. kotar Kotor.

Ovčije boginje u 10 mjesta Benkovačke općine i u jednom mjestu Obrovačke općine, pol. kotar Benkovac.

Konjski svrab u jednom mjestu Sinjske općine, pol. kotar Sinj.

Svinjska kuga u 2 mjesta Skradinske općine, pol. kotar Šibenik.

Kolera piladi u jednom mjestu Benkovačke općine, pol. kotar Benkovac.

12. Con conchiuso 3 ottobre 1917 N. 2670 per i cappucci acidi (garbi) prezzo per il produttore (prezzo d'assunzione dell'ufficio pell'approvvigionamento con verdure e frutta Geos) inclusavi la spesa di trasporto nel luogo di vendita, esclusi però i vasi

a) per cappucci esteri, per 100 kg. Cor. 148.25,

b) „ „ di produzione nazionale per 100 kg. Cor. 122.60.

13. Con conchiuso 27 ottobre 1917 N. 3354 pel miele naturale nella vendita da parte dei produttori per 1 kg. di miele centrifugale Cor. 8, per 1 kg. di miele compresso Cor. 5.50, per 1 kg. di miele stillato Cor. 4. Nella vendita da parte dei negozianti ai consumatori (senza imballaggio) per 1 kg. di miele centrifugale Cor. 10, per 1 kg. di miele compresso Cor. 6.50, per 1 kg. di miele stillato Cor. 5.

14. Con conchiuso 8 novembre 1917 N. 3637 per diverse qualità di semi di trifoglio:

	I.	II.	III.	IV.
	Dal produttore al negoziante in provincia.	Dal produttore o negoziante in provincia al grossista.	Dal produttore dal negoziante in provincia o dal grossista al dettagliante.	Ai consumatori

A. Dell'erba medica:

1. contenente cuscuta villosa grossa senza indicazione del valore d'uso Cor.	800	830	855	890
2. contenente cuscuta villosa minuta senza indicazione del valore d'uso Cor.	850	880	905	940
3. esente da cuscuta villosa senza indicazione del valore d'uso Cor.	900	930	955	990
4. depurata, però non assolutamente esente da cuscuta villosa con normale valore d'uso piombato Cor.	950	980	1005	1040
5. esente da cuscuta villosa col medio valore d'uso 85% piombato Cor.	1000	1030	1055	1090

secondo la qualità:

	I.	II.	III.	IV.a	IV.b
B) Per trifoglio bianco	600—850, 645—915, 660—935,			980, 720—1020,	
C) „ „ giallo	600—850, 645—915, 660—935,			690—980, 720—1020,	
D) „ „ svedese	700—900, 750—970, 770—790,			805—1035, 840—1080,	
E) „ „ Bokhara	400—600, 430—645, 440—460,			460—690, 480—720,	
F) „ „ Medica lupolina	300—500, 325—540, 330—550,			345—575, 360—600,	
G) „ Melilotus vulg.	300—400, 325—430, 330—440,			345—460, 360—480,	
H) „ trifoglio incarnato	450—500, 485—540, 495—550,			520—575, 540—600,	
I) „ lupinella sano fieno crocetta col guscio	300—400, 325—430, 330—440,			345—460, 360—480,	
senza guscio	600—800, 645—860, 660—880,			690—920, 720—960,	

I prezzi valgono per 100 kg. netto senza sacco dalla stazione più vicina al venditore.

15. Con conchiuso 28 novembre 1917 pel latte in polvere:

I. prezzo di produzione dalla stazione di spedizione, franco imballaggio Cor. 7 per kg.

II. prezzo per il commercio all'ingrosso Cor. 7.28 per kg.

III. prezzo per il commercio al minuto Cor. 7.84 per kg.

Der commercio all'ingrosso s'intende qui la vendita ai dettaglianti.

Der commercio al minuto la vendita direttamente ai consumatori.

Quali consumatori sono da riguardarsi anche i trattori e gli osti come pure altre imprese che somministrano vivande.

Zara, 31 gennaio 1918.

Dall' i. r. Luogotenenza dalmata.

PARTE NON UFFICIALE

Epizoozie. Nel periodo dal 25 gennaio al 1. febbraio 1918 fra gli animali domestici della Dalmazia dominavano le seguenti epizoozie:

Afta zoppina in 1 località del comune di Sebenico, distr. pol. di Sebenico ed in 1 località del comune di Castelnuovo, distr. pol. di Cattaro.

Vaiuolo ovino in 10 località del comune di Benkovac, ed in 1 del comune di Obrovazzo, distretto pol. di Benkovac.

Rogna equina in 1 località del comune di Sinj, distr. pol. di Sinj.

Peste suina in 2 località del comune di Scardona, distretto pol. di Sebenico.

Colera dei polli in una località del comune di Benkovac, distr. politico di Benkovac.

Telegrami Uredništva.

Telegraphen-Korrespondenz-Bureau.

Izveštaji austro-ugarskog glavnog stana.

BEČ, 9. Službeno se javlja:
9. februara 1918.
Nije bilo važnih bojeva.
Danas u 2 u jutro sklopio se u Brest-Litovskome mir sa Ukrajinskom republikom.

BEČ, 10. Službeno se javlja:
10. februara 1918.
Talijansko bojište:
Na visoravni Sedam Općina i na istoku od Brente živahna artiljerijska djelatnost.

BEČ, 11. Službeno se javlja:
11. februara 1918.
Talijansko bojište:
Na visoravni Sedam Općina živa artiljerijska djelatnost.
Doglavica generalnog štaba.

Izveštaji njemačkog velikog glavnog stana.

BERLIN, 9. Wolff Bureau javlja:
Veliki glavni stan, 9. februara 1918.
Zapadno bojište:
Na istočnoj padini Côtes Lorraines uspio je nenadni zagon na neprijateljske pozicije na sjeveru od Ronvauxa. Na sjeveru od Xivrayja zarobilo se nekoliko Amerikanaca.
Mir sa Ukrajinom bio je potpisan danas u 2 sata izjutra.

BERLIN, 10. Wolff Bureau javlja:
Veliki glavni stan, 10. februara 1918.
Zapadno bojište:
U izvidničkim okršajima na obali zarobljeno je Belgijanaca i Francuza, a kod Upresa i Cambraisa Engleza.
U području Meuse, s obe strane Moselle, u pojedinim odsječcima na sjevero-istoku od Nancyja neprijateljstva je djelatnost porasla.

BERLIN, 11. Wolff Bureau javlja:
Veliki glavni stan, 11. februara 1918.
Zapadno bojište:
Engleski izvidnički zagoni dovedoše poglavito kod Warnetona i na istoku od Armentieresa, do žestokih bojeva. Pri tome kaogod u izvidima na jugu od Embermenila, kod Senonesa iznijelo se zarobljenika.

Drvi general kvartirmajstor Ludendorff.

Telegrammi della Redazione.

Telegraphen-Korrespondenz-Bureau.

I bollettini dello stato maggiore generale austro-ungarico.

VIENNA, 9. Si comunica ufficialmente:
9 febbraio 1918.
Nessuna operazione combattiva d'importanza.
Oggi alle 2 antimeridiane a Brest Litovsk venne conclusa la pace colla repubblica ucraina.

VIENNA, 10. Si comunica ufficialmente:
10 febbraio 1918.
Teatro della guerra italiano:
Sull'altipiano dei Sette Comuni e ad est del Brenta vivace azione dell'artiglieria.

VIENNA, 11. Si comunica ufficialmente:
11 febbraio 1918.
Teatro della guerra italiano.
Sull'altipiano dei Sette Comuni vivace attività dell'artiglieria.
Il capo dello stato maggiore generale.

I bollettini del grande quartiere generale germanico.

BERLINO, 9. Il Wolff Bureau comunica:
Grande quartiere generale, 9 febbraio 1918.
Teatro della guerra occidentale.
Sul versante orientale delle Côtes Lorraines un colpo di mano contro le posizioni nemiche a nord di Ronvaux ebbe buon successo. A nord di Xivray vennero fatti prigionieri degli Americani.
La pace coll'Ucraina venne firmata questa mattina alle 2.

BERLINO, 10. Il Wolff Bureau comunica:
Grande quartiere generale, 10 febbraio 1918.
Teatro della guerra occidentale.
In fazioni di ricognizione alla costa furono fatti prigionieri di Belgi e dei Francesi, presso Upers e Cambrai degli Inglesi.
Nella regione della Mosa, da ambo le parti della Mosella, in alcuni settori presso Nancy, attività intensificata del nemico.

BERLINO, 11. Il Wolff Bureau comunica:
Grande quartiere generale, 11 febbraio 1918.
Teatro della guerra occidentale:
Dunte di ricognizione inglesi, particolarmente presso Warneton ad est di Armentieres condussero a violenti combattimenti. In alcuni ricognizioni a sud di Embermenil, presso Senones vennero fatti prigionieri.

Il primo quartiermastro generale Ludendorff.

Službeni spisi Atti ufficiali

RAZGLASI

Firm. 3-18
Zadr. II. 9
PROMJENE I DODATCI U VEĆ UPI-
SANIM ZADRUŽNIM TVRTKAMA.

Sjedište: Gdinj.
Naziv: Seoska Blagajna za šte-
dnju i zajmove, zadruga uknjižena
na neograničeno jamčenje.
Bilo je upisano u registar za za-
druge:

Promjena uprave, na glavnoj skup-
štini održanoj dneva 21 augusta
1917 u Gdinju, bili su izabrani: Vi-
šković Šimun pok. Ante ravnatelj,
Čurin Miliđrag Ivanov podravnatelj,
Čurin Nikola Antunov, Čurin Stipan
Ivanov, Lušić Ivan pok. Nikole čla-
nici, koji će potpisivati: Šimun Vi-
šković pok. Ante, Čurin Miliđrag
Ivanov, Čurin Nikola Antin, Čurin
Stjepan Ivanov, Lušić Ivan pok. Ni-
kole.

Odstupili: Planjar Ante, Jurasović
Jure, Srzentić Antun, Čurin Vicko
Ivanov-Burljalac, Trbuhović Nikola.
Padnevak upisanja: 16 januara
1918.

Split, 15 januara 1918.
Od c. k. okružnog kao trgovačkog
suda. Ođio IV.

Poslovni broj Cw. II. 20-18
1

OGLAS.

Proti Primo Negri i druž. u Trstu
čigovo je boravište nepoznato, pri-
kazala je Jadranska Banka Podruž-
nica u Šibeniku kod c. k. okružnog
suda u Šibeniku mjeničnu tužbu radi
kruna 400.

Na temelju ove tužbe bio je izdan
nalog isplate.

Za očuvanje prava Primo Negri
postavlja se gospodina Antona Bog-

danovića kod tvrtke Truden u Trstu
za skrbnika.

Ovaj će skrbnik zastupati odsut-
nog Primo Negri u gorinaznačenoj
parnici na njegovu opasnost i tro-
škove, dokle god on nestupi pred
sud ili ne imenuje punomoćnika.

Šibenik, 6 februara 1918.

Od c. k. okružnog Suđa. Ođio II.

OGLASI

DUBROVAČKA PAROBRODSKA
PLOVIDBA
(Aktionarno društvo).

POZIV

na redovitu glavnu skupštinu «Dubro-
vačke Plovidbe» A. D. koja će biti
dne 23 februara 1918 na 4 ure po
podne u društvenoj dvorani sa ovijem
Dnevnijem redom

1. Izvješće uprave, pretresanje i
zaključivanje o godišnjim računima
za godinu 1917.

2. Opredjeljenje svote za koju se
imaju osigurati društveni parobrodi.

3. Raspravljjanje i zaključivanje

o povišenju društvene glavnice na
25.000.000 kruna, u svrhu preuzim-
anja parobroda zadruga «Unione»
«Napried» u Dubrovniku.

4. Izmjena članaka 8 i 9 pravilnik
u pogledu povećanja članova upra-
nog vijeća.

5. Izbor upravnog vijeća (čl. 8 pr
vilnika).

6. Izbor nadzornog odbora (čl.
pravilnika).

7. Molba gosp. Pera Gvozdena za
naknadu kupona.

8. Eventualni predlozi.

Da se može vršiti pravo glasova
nija treba najkasnije tri dana pri-
glavne skupštine, položiti akcije:
u Dubrovniku kod društvenog ra-
nateljstva ili kod Dubrovačke Trg-
vačke Banke ili kod Podružnice Ja-
dranske Banke ili Srpske Centralne
Banke za Primorje;

u Kotoru kod Podružnice Jadrans-
ke Banke;

u Trstu kod Jadranske Banke.

Dubrovnik, 3 februara 1918.

Upravno Vijeće

Dubrovačke Parobrodske Plovidbe
Aktionarnog Društva.